

**Shuter & Shooter**  
PUBLISHERS (PTY) LTD





**THULAGANYO LE KELOTLHOKO**

E ka bonwa gape ka go tsena mo inthaneteng [www.shuters.com](http://www.shuters.com)

# Setswana Tota



Mophato



## PHOTOCOPIABLE

OS1001297

### CUSTOMER SERVICES

**METSELETSELE E YA DIBUKA E BONWA GAPE KA  
DIBUKA TSA SEELEKETERONIKI**

[www.shuters.com](http://www.shuters.com)

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 • Fax: +27 (0)33 846 8701  
[sylvie@shuter.co.za](mailto:sylvie@shuter.co.za) • [robert@shuter.co.za](mailto:robert@shuter.co.za) • [tiny@shuter.co.za](mailto:tiny@shuter.co.za) • [thandeka@shuter.co.za](mailto:thandeka@shuter.co.za)





# SETSWANA TOTA

Mophato wa **9**

KGWEDITHARO 1			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
<b>Beke 1 le Beke 2</b>	<b>1. A RE TSHAMEKENG</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa dipuisano tsa setlhopho Tekatlhaloganyo ya theetso: Papatso	Kaedi ya Morutabana tsebe 1-8	
	<b>1.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa dipuisano tsa setlhopho Tekatlhaloganyo ya theetso: Papatso	Kaedi ya Morutabana tsebe 1 Buka ya barutwana tsebe 1-3	
	<b>1.2 Go buisa le go lebelo</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa dikgemetšhana tsa papatso	Kaedi ya Morutabana tsebe 3 Buka ya barutwana tsebe 4-7	
	<b>1.3 Go kwala le go tlhagisa</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala phousetara ya papatosa	Kaedi ya Morutabana tsebe 4 Buka ya barutwana tsebe 7-8	
	<b>1.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Maina, matlhaodi, maemedi, dipaka, dithuanyi, mopeleto le matshwao a puiso	Kaedi ya Morutabana tsebe 5 Buka ya barutwana tsebe 8-12	
<b>Beke 3 le Beke 4</b>	<b>2. Bo sele jang?</b>	Kaedi ya Morutabana 9-18	
	<b>2.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa setlhengwa se se buisiwang	Kaedi ya Morutabana tsebe 9 Buka ya barutwana tsebe 13-14	
	<b>2.2 Go buisa le go lebelo</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa terama	Kaedi ya Morutabana tsebe 11 Buka ya barutwana tsebe 15-18	
	<b>2.3 Go kwala le go tlhagiso</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala lekwalo le semmuso	Kaedi ya Morutabana tsebe 13 Buka ya barutwana tsebe 19-20	
	<b>2.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 3)</i> Maina, matlhaodi, maemedidithuanyi, diane, maele, Puosebui, puopegelo, matshwao a puiso, dithutshwafatso, diakeronimi	Kaedi ya Morutabana tsebe 14 Buka ya barutwana tsebe 20-27	
<b>Beke 5 le Beke 6</b>	<b>3. TLHAELETSANO</b>	Kaedi ya Morutabana 19-28	
	<b>3.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa motlotlo	Kaedi ya Morutabana tsebe 19 Buka ya barutwana tsebe 28-29	
	<b>3.2 Go buisa le go lebelo</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa tumalano/konteraka Go sekaseka pokon	Kaedi ya Morutabana tsebe 21 Buka ya barutwana tsebe 30-33	
	<b>3.3 Go kwala le go tlhagisa</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala pegelo	Kaedi ya Morutabana tsebe 24 Buka ya barutwana tsebe 33-36	

KGWEDITHARO 1			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
<b>Beke 5 le Beke 6</b>	<b>3.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Mefuta ya dipolelo, puosebui, puopegelo, dipolelo tsa dipotso, diane, maele, tlolofoko mo tirisong	Kaedi ya Morutabana tsebe 26 Buka ya barutwana tsebe 37-44	
<b>Beke 7 le Beke 8</b>	<b>4. MAIKARABELO A GAGO KE AFE?</b>  <b>4.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go buisa mmuisano	Kaedi ya Morutabana 29-35	
	<b>4.2 Go buisa le go lebela</b> <i>(Diura di le 3)</i> Sethangwa: mmuisano	Kaedi ya Morutabana tsebe 31 Buka ya barutwana tsebe 47-53	
	<b>4.3 Go kwala le go tlhagiso</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala tlhamo ya maitlhomo	Kaedi ya Morutabana tsebe 33 Buka ya barutwana tsebe 53-54	
	<b>4.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Madiritota madirimatlhaedi, puosebui, puopegelo, maele, diane, matshwao a puiso, mopeleto, diakeronimi	Kaedi ya Morutabana tsebe 34 Buka ya barutwana tsebe 54-58	
<b>Beke 9 le Beke 10</b>	<b>5. ITLHOPHELE TSELA</b>  <b>5.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go buisa pegelo ya lekwalodikgang	Kaedi ya Morutabana 36-43	
	<b>5.2 Go buisa le go lebelela</b> <i>(Diura di le 3)</i> Setlhanga: Poko	Kaedi ya Morutabana tsebe 38 Buka ya barutwana tsebe 63-66	
	<b>5.3 Go kwala le go tlhagisa</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala pegelo	Kaedi ya Morutabana tsebe 40 Buka ya barutwana tsebe 66	
	<b>5.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Mediriso, diane, mefuta ya dipolelo, maele, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi, matshwao a puiso le dipaterone tsa mopeleto	Kaedi ya Morutabana tsebe 41 Buka ya barutwana tsebe 67-74	

KGWEDITHARO 2			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
<b>Beke 1 le Beke 2</b>	<b>6. MATHATA A BADIRI</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa kgang Go bua kadipuisano tsa makgotlhana	Kaedi ya Morutabana tsebe 48-59	
	<b>6.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa kgang Go bua kadipuisano tsa makgotlhana	Kaedi ya Morutabana tsebe 48 Buka ya barutwana tsebe 78-80	
	<b>6.2 Go buisa le go lebelela</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa naane Go dira ka pokon Go buisa lokwalo lwa boswa	Kaedi ya Morutabana tsebe 50 Buka ya barutwana tsebe 80-84	
	<b>6.3 Go kwala le go tlhagisa</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala bukatsatsi	Kaedi ya Morutabana tsebe 55 Buka ya barutwana tsebe 85	
<b>Beke 3 le Beke 4</b>	<b>6.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Kutu, ditlhogo, megatlana, maemedi Kitsikakaretso, puosebui, puopegelo, Tira, tirwa, Dipaka, diane, maele, matshwao a puiso le mopeleto	Kaedi ya Morutabana tsebe 56 Buka ya barutwana tsebe 85-91	
	<b>7. RAKALALA JAAKA NONG</b>	Kaedi ya Morutabana 60-71	
	<b>7.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa ka ga lokwalotshelo Go diragatsa puiso e e sa ipaakanyediwang	Kaedi ya Morutabana tsebe 60 Buka ya barutwana tsebe 92-99	
	<b>7.2 Go buisa le go lebelo</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa naane	Kaedi ya Morutabana tsebe 62 Buka ya barutwana tsebe 93-99	
<b>Beke 5 le Beke 6</b>	<b>7.3 Go kwala le go tlhagiso</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala botshelo jwa moswi	Kaedi ya Morutabana tsebe 67 Buka ya barutwana tsebe 99	
	<b>7.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 3)</i> Mainatota, matlhaedi, ditlhogo, dikutu, megatlana, dipolelotswako, kitsokakaretso, puosebui, puopegelo, diane, maele, matshwao a puiso, dikhutshwafatso	Kaedi ya Morutabana tsebe 68 Buka ya barutwana tsebe 100-103	
	<b>8. DIKOLO KWA DITOROPONG</b>	Kaedi ya Morutabana 72-80	
	<b>8.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa dipotsotherisano	Kaedi ya Morutabana tsebe 72 Buka ya barutwana tsebe 104-107	
	<b>8.2 Go buisa le go lebelela</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa naane	Kaedi ya Morutabana tsebe 74 Buka ya barutwana tsebe 108-112	
	<b>8.3 Go kwala le go tlhagisa</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala kitsiso, lenaanetema le metsotso ya kopano	Kaedi ya Morutabana tsebe 76 Buka ya barutwana tsebe 112-115	

KGWEDITHARO 2			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
<b>Beke 5 le Beke 6</b>	<b>8.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Mefuta ya ditemana, matlhaodi, matshwao a puiso	Kaedi ya Morutabana tsebe 76 Buka ya barutwana tsebe 115-121	
<b>Beke 7 le Beke 8</b>	<b>9. A RE BA ITSESE!</b>  <b>9.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa papatso mo seyalemweng thanolo ya papatso	Kaedi ya Morutabana 81-88	
	<b>9.2 Go buisa le go lebela</b> <i>(Diura di le 3)</i> Sethangwa: Go buisa papatso Go boeletsa tshobokanyo Poeletso ya dikwalo	Kaedi ya Morutabana tsebe 82 Buka ya barutwana tsebe 124-125	
	<b>9.3 Go kwala le go tlhagiso</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala thadiso ya papatsopapatso	Kaedi ya Morutabana tsebe 83 Buka ya barutwana tsebe 125-126	
	<b>9.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Mainkgongwa, mainkgopoloo, mainagoboka, mainatswako, maemedi, maamanyi, maitiri mabotsi, madirimatlhaedi, dipaka, ditemana, dithuanyi, popego ya polelo, tira, tirwa, Puosebui, puopegelo, maadingwa, makaelagongwe, malatodi, dipaterone tsa mopeleto, dikhutshwafatso	Kaedi ya Morutabana tsebe 84 Buka ya barutwana tsebe 126-137	
<b>Beke 9 le Beke 10</b>	<b>TLHATLHOBO YA BOGARE KWA NGWAGA</b>		

KGWEDITHARO 3			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
<b>Beke 1 le Beke 2</b>	<b>10. MMINO, SEJO SA TSEBE</b>  <b>10.1 Go reetsa le go bua</b> ( <i>Diura di le 2</i> ) Go reetsa mmuisano mo magareng ga batho ba babedi	Kaedi ya Morutabana tsebe 99-103  Kaedi ya Morutabana tsebe 99 Buka ya barutwana tsebe 151-154	
	<b>10.2 Go buisa le go lebelela</b> ( <i>Diura di le 3</i> ) Go buisa lokwalo lwa boswa Poko khathunu	Kaedi ya Morutabana tsebe 100  Buka ya barutwana tsebe 154-158	
	<b>10.3 Go kwala le go tlhagisa</b> ( <i>Diura di le 3</i> ) Go kwala kwala lokwalo lwa boswa le testamente	Kaedi ya Morutabana tsebe 101  Buka ya barutwana tsebe 159	
	<b>10.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> ( <i>Diura di le 1</i> ) Mainakgongwe, mainakgopololo, matlhaodi, makopanyi, mafoko a tirisano, puosebui, puopegelo, mefuta ya ditemana, tira tirwa, dipolelo, dipolelwana, maadingwa, malatodi, makwalwatshwano, madumatshwano, mopeleto le matshwao a puiso	Kaedi ya Morutabana tsebe 101  Buka ya barutwana tsebe 159-164	
<b>Beke 3 le Beke 4</b>	<b>11. DITUMELO TSA RONA</b>	Kaedi ya Morutabana 104-111	
	<b>11.1 Go reetsa le go bua</b> ( <i>Diura di le 2</i> ) Go reetsa potsotherisano Lokwaloikitsiso	Kaedi ya Morutabana tsebe 104  Buka ya barutwana tsebe 165-167	
	<b>11.2 Go buisa le go lebela</b> ( <i>Diura di le 3</i> ) Go buisa padi Tekaklhologanyo ya puiso	Kaedi ya Morutabana tsebe 105  Buka ya barutwana tsebe 167-173	
	<b>11.3 Go kwala le go tlhagiso</b> ( <i>Diura di le 3</i> ) Go kwala lekwalo la kopo Lokwalokitsiso	Kaedi ya Morutabana tsebe 108  Buka ya barutwana tsebe 173-176	
<b>Beke 5 le Beke 6</b>	<b>11.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> ( <i>Diura di le 1</i> ) Matlhaodi, puopegelo, puosebui, dipaka, mefuta ya dipolelo, mefuta ya ditemana, tira, tirwa, dipolelo, dipolelwana, maelagongwe, malatodi, makwalwatshwano, madumatshwano, dipaterone tsa mopeleto	Kaedi ya Morutabana tsebe 108  Buka ya barutwana tsebe 176-180	
	<b>12. DIKHUDUEGO</b>	Kaedi ya Morutabana 112-121	
	<b>12.1 Go reetsa le go bua</b> ( <i>Diura di le 2</i> ) Go reetsa ngangisano	Kaedi ya Morutabana tsebe 112  Buka ya barutwana tsebe 181-183	
	<b>12.2 Go buisa le go lebelela</b> ( <i>Diura di le 2</i> ) Go buisa naane Poko Tshobokanyo ya setlhengwa	Kaedi ya Morutabana tsebe 113  Buka ya barutwana tsebe 183-187	

KGWEDITHARO 3			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
<b>Beke 5 le Beke 6</b>	<b>12.3 Go kwala le go tlhagisa</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala tlhamo ya kanelo	Kaedi ya Morutabana tsebe 116 Buka ya barutwana tsebe 187-188	
	<b>12.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Makopanyi, mafoko a a lemosang phetogo, puosebui, puopegelo, popego ya dipolelo, tira, tirwa, dipaka, mefuta ya ditemana, bokao jo bo tlhamaletseng, bokao jo bo sa tlhamalalang, poeletsomodumo, mothofatso, maetsi	Kaedi ya Morutabana tsebe 117 Buka ya barutwana tsebe 188-196	
<b>Beke 7 le Beke 8</b>	<b>13. KGETHOLO YA BOSEMORAFE</b>	Kaedi ya Morutabana 122-132	
	<b>13.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa papatso mo seyalemoweng, thanolo ya papatso	Kaedi ya Morutabana tsebe 122 Buka ya barutwana tsebe 197-200	
	<b>13.2 Go buisa le go lebelo</b> <i>(Diura: 3 le 30 metsotso)</i> Sethangwa: Go buisa papatso Go boeletsa tshobokanyo Poeletso ya dikwalo	Kaedi ya Morutabana tsebe 124 Buka ya barutwana tsebe 201-206	
	<b>13.3 Go kwala le go tlhagiso</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala thadiso ya papatsopapatso	Kaedi ya Morutabana tsebe 127 Buka ya barutwana tsebe 207-210	
	<b>13.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Mainakgonwa, mainkgorolo, mainagoboka, mainatswako, maemedi, maamanyi, maitiri mabotsi, madirimatlhaedi, dipaka, ditemana, dithuanyi, popego ya polelo, tira, tirwa, Puosebui, puopegelo, maadingwa, makaelagongwe, malatodi, dipaterone tsa mopeleto, dikhutshwafatso	Kaedi ya Morutabana tsebe 128 Buka ya barutwana tsebe 210-215	
<b>Beke 9 le Beke 10</b>	<b>14. KE NAKO YA THOBO</b>	Kaedi ya Morutabana 133-142	
	<b>14.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go tlota kgang Go diragatsa ngangisano	Kaedi ya Morutabana tsebe 133 Buka ya barutwana tsebe 216-221	
	<b>14.2 Go buisa le go lebelo</b> <i>(Diura: 3 le 30 metsotso)</i> Setlhengwa: Terama Poko Tekatlhologanyo ya theetso go tswa mo setlhengweng	Kaedi ya Morutabana tsebe 134 Buka ya barutwana tsebe 221-224	
	<b>14.3 Go kwala le go tlhagisa</b> <i>(Diura: 3 le 30 metsotso)</i> Go kwalammuisano Lenaanetema le metsotso	Kaedi ya Morutabana tsebe 135 Buka ya barutwana tsebe 225-228	

KGWEDITHARO 3			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
<b>Beke 9 le Beke 10</b>	<p><b>14.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b>  <i>(Diura di le 1)</i></p> <p>Madiri, mabotsi, masupi, maemedi, tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo, thulaganyo go ya ka botlhokwa, temana e e khutlisang, lefoko le le emelang polelwana, dipaterone tsa mopeleto</p>	<p>Kaedi ya Morutabana  tsebe 136</p> <p>Buka ya barutwana  tsebe 228-233</p>	

KGWEDITHARO 4			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
<b>Beke 1 le Beke 2</b>	<b>15. A RE KWALENG</b> <i>(Diura di le 2)</i> Taketlhologanyo ya theetso Tsamaiso ya kopano	Kaedi ya Morutabana tsebe 143-148 Kaedi ya Morutabana tsebe 143 Buka ya barutwana tsebe 237-240	
	<b>15.2 Go buisa le go lebelela</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa kgangkhutshwe	Kaedi ya Morutabana tsebe 145 Buka ya barutwana tsebe 240-242	
	<b>15.3 Go kwala le go tlhagisa</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala kwala lekwalo la kopo	Kaedi ya Morutabana tsebe 146 Buka ya barutwana tsebe 242-243	
	<b>15.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Madiri. Puosebui, puopegelo , tira, tirwa botemepedi, tiriso ya mafoko a mantis go feta selekano, tirisong ya mafoko a mabedi mo polelong a a kayang selo se le sengwe, tiriso ya mafoko a akayang selo se le sengwe mo polelong e le nosi, puo ya ditlhophpha dingwe tse di roleng, mafoko a a diriswang ke batho ba tiro e e riling, dipaterone tsa mopeleto.	Kaedi ya Morutabana tsebe 146 Buka ya barutwana tsebe 244-247	
<b>Beke 3 le Beke 4</b>	<b>16. RE EMETSE ENG?</b>	Kaedi ya Morutabana 149-155	
	<b>16.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Tekatlhologanyo ya theetso – go reetsa mmuisano o o gatisitsweng Go dira ka dipuisano tsa makgotlhana	Kaedi ya Morutabana tsebe 149 Buka ya barutwana tsebe 248-249	
	<b>16.2 Go buisa le go lebela</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa kgangkhutshwe Boeletso diponagalo tsa pokon Go lebelela setlhangwa sa pono – khathunu	Kaedi ya Morutabana tsebe 150 Buka ya barutwana tsebe 250-253	
	<b>16.3 Go kwala le go tlhagiso</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala lekwalo la maranyane/emeile	Kaedi ya Morutabana tsebe 153 Buka ya barutwana tsebe 253-255	
<b>Beke 5 le Beke 6</b>	<b>16.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Mainatota, modirisogo, leinatswako, Tsamaisothulaganyo go ya ka maemo, thulaganyo go ya ka botlhokwa, temana ya bokhutlo, puo e enaganelang, e e lebelelang dilo ka letlhakore le le lengwe, puo e e tsosang maikutlo a a riling, matshwao a puiso le mopeleto, dikhutshwafatso, diakeronimi	Kaedi ya Morutabana tsebe 154 Buka ya barutwana tsebe 255-257	
	<b>17. RE FITLHILE</b>	Kaedi ya Morutabana 156-166	
	<b>17.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Go diragatsa maemo a a riling Go buisa motlotlo	Kaedi ya Morutabana tsebe 156 Buka ya barutwana tsebe 258-260	

KGWEDITHARO 4			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
<b>Beke 3 le Beke 4</b>	<b>17.2 Go buisa le go lebelela</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa padi Boeletso pokon Tekatlhaloganyo ya puiso Tshobokanyo ya temana	Kaedi ya Morutabana tsebe 158 Buka ya barutwana tsebe 261-264	
	<b>17.3 Go kwala le go tlhagisa</b> <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala ka tsa botshelo jwa moswi	Kaedi ya Morutabana tsebe 161 Buka ya barutwana tsebe 264-266	
	<b>17.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Madiri, maina, tlhaloso, lebaka le ditlamorago, Mafoko a abokaobontsi, lefoko le le lengwe mo boemong jwa polelwana, dipaterone tsa mopeleto	Kaedi ya Morutabana tsebe 163 Buka ya barutwana tsebe 266-270	
<b>Beke 7 le Beke 8</b>	<b>18. ITLHABE BOTLHALE</b>	Kaedi ya Morutabana 167-175	
	<b>18.1 Go reetsa le go bua</b> <i>(Diura di le 2)</i> Poeletso ya ditiro tsa go reetsa le go bua	Kaedi ya Morutabana tsebe 167 Buka ya barutwana tsebe 271-275	
	<b>18.2 Go buisa le go lebela</b> <i>(Diura: 3 le 30 metsotsos)</i> Poeletso: diponagalokgolo, melawanale dipopego	Kaedi ya Morutabana tsebe 170 Buka ya barutwana tsebe 275-278	
	<b>18.3 Go kwala le go tlhagiso</b> <i>(Diura: 3 le metsotsos)</i> Poeletso ya ditlhengwa tse di kwalwang. Poeletso ya molebo wa dikgato tsa go kwala	Kaedi ya Morutabana tsebe 171 Buka ya barutwana tsebe 279	
	<b>18.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b> <i>(Diura di le 1)</i> Poeletso ya tiriso ya puo, lefoko le le emelang polelwana, dipaterone tsa mopeleto	Kaedi ya Morutabana tsebe 172 Buka ya barutwana tsebe 280-287	
<b>Beke 9 le Beke 10</b>	<b>TLHATLHOBO YA BOFELO KWA NGWAGA</b>		





**Most of our titles are also available as e-Books!**

For more information, contact:

- Customer Services: 033 8468721/22/23
- Visit our website [www.shuters.com](http://www.shuters.com)

Or scan the QR Business Card shown here:

**more than just paper behind glass**



Compatible with:



# THULAGANYO LE KELOTLHOKO

E ka bonwa gape ka go tsena mo inthaneteng [www.shuters.com](http://www.shuters.com)



**Shuter & Shooter**

